


## Jovana Radović

**From:** nikola.rakocevic <nikola.rakocevic@kccg.me>  
**Sent:** Thursday, September 29, 2022 2:03 PM  
**To:** Finansiranje  
**Subject:** produženje ugovora  
**Attachments:** produženje septembar oktobar 8.pdf



Poštovani,

šaljemo Vam produženje ugovora za mjesec septembar.

--  
S poštovanjem,

Nikola Rakočević, dipl.prav.  
Rukovodilac Službe za pravne i kadrovske poslove  
JZU Klinički Centar Crne Gore  
Ljubljanska bb, 81000 Podgorica,  
CRNA GORA  
mob: +382 6 [REDACTED]  
fax: +382 20 225 284  
mail: nikola.rakocevic@kccg.me  
web: www.kccg.me



Hirurška klinika

Br: 03/01-

Podgorica, 01.08.2022.g.

Crna Gora  
Klinički centar Crne Gore  
Broj: 03/01-2/097  
Podpisana: 04. VIII. 2022. god.

MILENA

Direktorka Kliničkog Centra Crne Gore

Dr Ljiljana Radulović

Poštovana,

Molimo Vas da za potrebe Hirurške klinike-Centar za Grudnu hirurgiju odobrite produženje ugovora o radu na određeno vrijeme za zdravstvenog tehničara.

**DJOKIĆ ANDJELU** koja ima ugovor na zamjeni od 01.12.2020.g. na mjestu zdravstvenog tehničara Ivanović Marije koja je bila na porodilijskom odsustvu, a koja se nakon završetka godišnjeg odmora vraća na radno mjesto 05.09.2022.g.

Za navedeni period zdrav.teh Djokić Andjela je obučena za rad na hirurškoj klinici i u covid centru, gdje se pokazala kao odgovoran i profesionalan član tima.

G1.srsta Hirurške klinike

Mirjana Kaludjerović, vss

Direktor Hirurške klinike

dr Vladimir Vučelić, hirurg

# JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

Broj: 01/01-21097/1

Podgoricu, 24.08.2022. godine

Na osnovu čl.37 Zakona o radu ("Sl. list CG" br. 74/19), JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, Ljubljanska bb, PODGORICA koju zastupa direktor dr Ljiljana Radulović i DOKIĆ ANDELA, sa JMBG [REDACTED] zaključuju

## UGOVOR O RADU

### Član 1

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA (u daljem tekstu Poslodavac) zasniva radni odnos sa DOKIĆ ANDELA, (u daljem tekstu Zaposleni), koji ima IV STEPEN STRUCNE SPREME, i po zanimanju je ZDRAVSTVENI TEHNIČAR, na ODREĐENO VRIJEME

-na tri mjeseca od 05.09.2022 do 05.12.2022

### Član 2

Zaposleni se rasporeduje na poslove radnog mјesta ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u sklopu organizacione jedinice HIRURŠKA KLINIKA / HIRURŠKA AMBULANTA, sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 časova u radnoj nedelji.

Zaposleni je upoznat sa Aktom o sistematizaciji.

### Član 3

Zaposleni je dužan da stupi na rad dana 05.09.2022. godine.

Zaposleni osluškuje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako Zaposleni ne stupi na rad sa danom utvrđenim u stavu 1. ovog člana, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga u skladu sa kolektivnim ugovorom ili ako se Poslodavac i Zaposleni drugačije dogovore.

### Član 4

Probni rad traje tri mјeseca od dana stupanja na rad zaposlenog do kraja probnog rada, godine.

Probni rad iz stava 1 ovog člana ocjenjuje se na osnovu mišljenja rukovodioča organizacione jedinice, koji se izjašnjava da li je zaposleni zadovoljio na probnom radu. Mišljenje, iz stava 2 ovog člana, daje se najkasnije pet(5) dana prije isteka probnog rada.

### Član 5

Zaposlenom za obavljanje poslova radnog mјesta, iz člana 2 ovog Ugovora utvrđuje se zarada:

-ako što se poslovi radnog mјesta koje zaposleni obavlja, razvrstavaju - rangiraju u M-I-I grupu poslova sa koeficijentom 6,58 i dodatkom na koeficijent 0,0 za rukovođenje, uvećano za 1,5 % za započetu 3 godinu rada.

Zarad zaposlenom se uvećava po času za noćni rad, u dane državnih, vjerskih praznika, i prekovremeni rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja pod uslovima i u visini utvrđenoj Kolektivnim ugovorom i aktom Poslodavca.

Zarada Zapostrenom se isplaćuje jedanput mjesечно, po pravilu do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec o najkasnije do isteka srednjeg mjeseca za prethodni mjesec.  
Zaposleni ima pravo i na druga primanja u vezi sa radom koja se utvrduju kolektivnim ugovorom i odlukom Poslodavca.

#### Član 7

Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta ako radi puno radno vrijeme, odnosno 45 minuta ako radi duže od punog radnog vremena a najmanje 10 časova dnevno, a koristi se u skladu sa odlukom Poslodavca.

Odmor, iz stava 1 ovog člana, ne može se koristiti na početku ni na kraju radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbjeduje da se rad ne prekida kad priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i kad se radi sa strankama.

Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada donosi nadležni organ Poslodavca, a u slučaju iz stava 3 ovog člana rukovodilac organizacione jedinice.

#### Član 8

Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, koji se po pravilu koristi nedeljom. Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora, ako priroda posla i organizacija rada to zahtjeva.

Ako je neophodno da Zaposleni radi na dan svog nedeljnog odmora, Poslodavac je dužan da mu obezbijedi odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno u toku naredne nedelje.

#### Član 9

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor pod uslovima iz Zakona o radu i u dužini utvrđenoj Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost.

Godišnji odmor se može koristiti u dva dijela. Ako Zaposleni koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio koristi u trajanju od najmanje 10 radnih dana neprekidno u toku tekuće godine, a drugi dio najkasnije do 30 juna naredne godine.

U zavisnosti od potreba procesa rada, Poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konzultaciju Zaposlenog.

Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora Zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana prije datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmjeni vrijeme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahajevaju potrebe procesa rada, a najkasnije 5 radnih dana prije dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

#### Član 10

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučajevima i u trajanju u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Rukovodilac organizacione jedinice može, iz opravdanih razloga, odebrati Zaposlenom odsustvo sa rada najduže do dva sata.

Poslodavac može Zaposlenom, u slučajevima koje cijeni opravdanim, odobriti do dva dana plaćenog odsustva.

ugovorom, kao i u izuzetnim slučajevima koje Poslodavac ocijeni opravdanim.

#### Član 11

Zapošleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom.

Ako je zapošleni radi za vrijeme praznika iz stava 1. ovog člana zbog neophodne potrebe procesa rada, ima pravo na uveća tje u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim Ugovorom o radu.

#### Član 12

Zapošleni ima pravo i obavezu da se obrazuje, stručno osposobljava i usavršava u skladu sa zakonom, opštim aktima i planom stručnog usavršavanja Poslodavca.

#### Član 13

Zapošlenom se može uvesti rad duži od punog radnog vremena (prekovremen rad) u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Prekovremen rad uvodi se pisanim odlukom Poslodavca prije početka tog rada, a na predlog rukovodioce organizacione jedinice.

Ako je pog prirode posla ili tehnosti obavljanja prekovremenog rada nije moguće Zapošlenom odrediti prekovremen rad pisanim odlukom, prekovremen rad se može odrediti i usmenim putem, s tim što je Poslodavac dužan da pisanim odlukom o tome uputi naknadno, a najkasnije pet dana nakon izvršenog prekovremenog rada.

#### Član 14

Poslodavac se obavezuje da obezbjedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom, a zapošleni je dužan da se pridržava propisanih mjeri zaštite na radu.

#### Član 15

Poslodavac je dužan da odmah po stupanju Zapošlenog na rad podnese sve propisane prijave na obavezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.

#### Član 16

Kada zapošleni svojom krivicom ne ispunjava svoje radne obaveze i dužnosti ili se ne pridržava odluka koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Ako zapošleni na radu, odnosno u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje napažnje prouzrokuje štetu Poslodavcu, dužan je da tu štetu nadoknadi.

#### Član 17

Zapošleni je dužan da se pridržava radnih obaveza utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorima, statutom, aktom o sistemi primjicanja KC, i ovim Ugovorom, a naručito:

- da čuva imovinu Poslodavca,
- da se pridržava radnog vremena,
- da se svjesno i marljivo obavlja povjereni posao a u skladu sa pravilima struke,
- da izvršava odluke koje donosi Poslodavac,
- da će svakoj neispravnosti, oštećenjima i opasnostima imovine Poslodavca obavjestiti nadležna ovlašćeno lica Poslodavca uz tijeko izdržavanje mjera na oklanjanju posledica,
- da će za vrijeme rada ne udaljjava sa radnog mjesta bez odobrenja Poslodavca,
- da će imati, a najkasnije u roku 12 časova obavjestiti Poslodavca o spriječenosti dolaska i da po dolasku na posao izostanek

- da se ne usavršava svoje radne i stručne sposobnosti,
- da se izdržava mjera zaštite na radu,
- da čuva poslovnu tajnu, štiti i unapređuje poslovni ugled Poslodavca,
- da na radnom mjestu ne koristi alkohol ni opojne droge.

### Član 18

Zaposleni koji se ne pridržava obaveza propisanih zakonom, kolektivnim ugovorima i ovim Ugovorom, neispunjava radne obaveze ili se ne pridržava odluke koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Za povrede radnih obaveza Zaposlenom se može izreći mjera:

- novčana kazna za lakšu povredu radne obaveze u visini do 40% osnovne zarade u trajanju od 1 do 6 mjeseci, prema osnovi i za mjesec kada je odluka izrečena,
- prestanak radnog odnosa za težu povredu radne obaveze.

U slučajuvima kada postoji olakšavajuće okolnosti za teže povrede radnih obaveza može se izreći i novčana kazna.

### Član 19

Kao lakša povreda radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. neoduzak na posao u određeno vrijeme ili odložak sa posla prije isteka radnog vremena, kao i samovoljno napuštanje radnog mjeseta u toku radnog vremena,
2. neprihvatanje propuštanje Zaposlenog da u roku od dva dana od kada je nastupila spriječenost za rad o tome obavijesti Poslodavca,
3. nepotpisna primopredaja dužnosti (smjena) između zaposlenih bez težih posljedica, neuredno ili nesavjesno vodenje i čuvanje službenih podataka bez težih posljedica,
4. preizkoravanje manje materijalne štete,
5. neuchodno i neodgovorno obavljanje poslova bez težih posljedica,
6. izazvanje nereda i učestvovanje u svadbi kod Poslodavca,
7. nedolično ponašanje Zaposlenog,
8. nenosjenje radnog odijela ili sredstava lične zaštite na radu, odnosno oznake sa ličnim imenom, kada je to propisano,
9. poslužba i korišćenje sredstava Poslodavca u manjem obimu,
10. nesavjesan odnos prema povjerenim sredstvima, i u slučaju kada nisu nastupile štetne posljedice.

### Član 20

Kao teže povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. nebezgovremeno, nesavjesno i nemamo izvršavanje radnih obaveza,
2. nezakonito raspolažanje sredstvima rada,
3. povreda propisa o zaštiti od elementarnih nepogoda i opasnih materijala i nepreduzimanje mjeru, kao i povreda propisa i nepreduzimanje mjeru radi zaštite zaposlenih, sredstava rada i životne sredine,
4. zloupotreba radnog mjeseta, položaja i prekoračenje ovlašćenja,
5. odavanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom, i aktima Poslodavca,
6. neizvršavanje odluka Poslodavca,
7. dolazak na rad u alkoholisanom stanju i opijanje na radnom mjestu i korišćenje opojnih droga,
8. odrijenje Zaposlenog, koji je izvršio lakšu povredu radne dužnosti, da se podvrgne testu na alkohol ili opojnu drogu,
9. samovoljno napuštanje radnog mjeseta,
10. ratnje ili ponašanje u vezi sa radom kojim se učini krivično djelo,
11. oružanje jednog ili više zaposlenih u procesu rada kojim se izrazito otežava izvršavanje radnih obaveza,
12. neizvršavanje odgovornosti prema osnovnim sredstvima u slučaju skočnog stanja prekidom

### Član 21

Ako Zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom Poslodavac je dužan da mu nadoknadi nastalu štetu, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Opštim aktom Poslodavca.

### Član 22

Zaposleni je dužan nadoknaditi štetu Poslodavcu, koju je imao isplaćivanjem pričinjene šteće trećem licu, a koju je prouzrokovao Zaposleni namjerno ili krajnjom nepažnjom, pri čemu se računa obaveza povećane pažnje - stručne pažnje. Šteća iz stavka 1 ovog člana se nadoknujuje iz zarade Zaposlenog svakomjesečno u visini do 30% sve dok se ne izmiri u potpunosti...

### Član 23

Poslodavac i Zaposleni mogu dostaviti pisane ponude za izmjenu ovog Ugovora, zaključivanjem anksa ugovora, u smislu člana 40 i 41 Zakona o radu.

Poslodavac može otkazati ovaj Ugovor, ako se zaposleni ne izjasni o ponudi ili odbije ponudu o zaključenju anksa Ugovora o radu, u smislu člana 40 stav 1 tačka 12, i u roku iz člana 41 stav 2 Zakona o radu.

### Član 24

Svaka od ugovornih strana može da otkoči ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

### Član 25

Ovaj Ugovor sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih jedan primjerak pripada Zaposlenom, a tri Poslodavcu (u dosjelu Zaposlenog, organizacionoj jedinici i arhivi).

Pripisnika: Tomović Marijana

Zaposleni

Marija Tomović

DOKIĆ ANDĚLA



Poslodavac

Đurđević

Ljiljana Radulović



Crna Gora  
Klinički centar Crne Gore  
Broj 0101-2388  
Podgorica, 15.08.2022. god.

KLINIČKI  
CENTAR



HILENA

N-2  
04.09.

Institut za bolesti djece

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE  
INSTITUT ZA BOLESTI DJECE

Podgora, 08.08.2022. god

br. 03/01-

**DIREKTORICI KLINIČKOG CENTRA**

**Dr Ljiljani Radulović**

**PREDMET:** Produženje Ugovora na određeno vrijeme medicinskoj sestri Mileni Ivanović

Poštovana,

Molimo Vas da, zbog potrebe službe, produžite Ugovor na određeno vrijeme medicinskoj sestri Mileni Ivanović. Imenovana sestra radi u Centru za neonatologiju IBD KCCG po ugovoru o radu koji ističe 02.09.2022 god.

Pomenuta sestra je odgovorna i zainteresovana za rad u Centru za neonatologiju.

*S poštovanjem*

*Načelnik Centra za neonatologiju  
Draždr Ljiljana Banjac  
pedijatrica/neonatolog*

*Direktor Instituta za bolesti djece*

*Dr Velimir Majić M20  
specijalista dijetike,hirurgije  
Velimir Majić  
specijalista dijetike,hirurgije  
G-2013*

*3 uvek ✓*

# JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

Broj 03/01-23813/1

Podatak iz 02.09.2022. godine

Na osnovu čl.37 Zakona o radu ("Sl.list CG" br. 74/19), JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, Ljubljanska bb,

PODGORICA koju zastupa direktor dr Ljiljana Radulović i IVANOVIĆ Ž. MILENA , sa JMBG

zaključuju

## UGOVOR O RADU

### Član 1

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA (u daljem tekstu Poslodavac) zasniva radni odnos sa IVANOVIĆ Ž. MILENA , (u daljem tekstu Zaposleni), koji ima IV STEPEN STRUCNE SPREME , i po zanimanju je PEDIATRIJSKA SESTRA , na ODREĐENO VRIJEME

-na 4 mjeseca od 04.09.2022 do 04.12.2022

### Član 2

Zaposleni se rasporeduje na poslove radnog mjesto ZDRAVSTVENI TEHNICAR u sklopu organizacione jedinice INSTITUT ZA BOLESTI DJECE / CENTAR ZA NEONATOLOGIJU / ODJELJENJE INTENZIVNE NEONAT. NJI GE , sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 časova u radnoj nedelji.

Zaposleni je upoznat sa Aktom o sistematizaciji.

### Član 3

Zaposleni je dužan da stupi na rad dana 04.09.2022. godine.

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako Zaposleni ne stupi na rad sa danom, utvrđenim u stavu 1. ovog člana, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga u skladu sa kolektivnim ugovorom ili ako se Poslodavac i Zaposleni dogovore.

### Član 4

Probni rad traje tri mjeseca od dana stupanja na rad zaposlenog do kraja probnog rada, godine.

Provi rad iz stava 1 ovog člana ocijenjuje se na osnovu mišljenja rukovodioca organizacione jedinice, koji se izjašnjava da je zaposleni zadovoljio na probnom radu. Mišljenje, iz stava 2 ovog člana, daje se najkasnije pet(5) dana prije isteka probnog rada.

### Član 5

Zaposlenom za obavljanje poslova radnog mjesto, iz člana 2 ovog Ugovora utvrđuje se zarada:

-tako što se poslovi radnog mjesto koje zaposleni obavlja, razvrstavaju - rangiraju u M-I-2 grupu poslova sa koeficijentom 6,9 i dodjatkom na koeficijent 0,0 za rukovođenje, uvećano za 5,75 % za započetu 11 godinu rada.

Zarada zaposlenom se uvećava po času za noćni rad, u dane državnih i vjerskih praznika, i prekovremeni rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja pod uslovima i u visini utvrđenoj Kolektivnim ugovorom i aktom Poslodavca.

## Član 6

Zaposlenom se isplaćuje jedanput mjesечно, po pravilu do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec a najkasnije do ističi i narednog mjeseca za prethodni mjesec.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja u vezi sa radom koja se utvrđuju kolektivnim ugovorom i odlukom Poslodavca.

## Član 7

Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta ako radi puno radno vrijeme, odnosno 45 minuta ako radi duže od punog radnog vremena a najmanje 10 časova dnevno, a koristi se u skladu sa odlukom Poslodavca.

Odmor, iz stava 1 ovog člana, ne može se koristiti na početku ni na kraju radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbjeduje da se rad ne prekida kad priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i kad se radi sa strankama.

Raspor redoslijeda korišćenja odmora u toku dnevnog rada donosi nadležni organ Poslodavca, a u slučaju iz stava 3 ovog člana rukovodilac organizacione jedinice.

## Član 8

Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, koji se po pravilu koristi nedeljom. Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora, ako priroda posla i organizacija rada to zahtjeva.

Ako je neophodno da Zaposleni radi na dan svog nedeljnog odmora, Poslodavac je dužan da mu obezbijedi odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno u toku naredne nedelje.

## Član 9

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor pod uslovima iz Zakona o radu i u dužini utvrđenoj Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost.

Godišnji odmor se može koristiti u dva dijela. Ako Zaposleni koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio koristi u trajanju od najmanje 10 radnih dana neprekidno u toku tkuće godine, a drugi dio najkasnije do 30 juna naredne godine.

Uzvisnosti od potreba procesa rada, Poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konzultaciju Zaposlenog.

Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora Zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana prije datuma odredenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmjeni vrijeme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtijevaju potrebe procesa rada, a najkasnije 5 radnih dana prije dana odredenog za korišćenje godišnjeg odmora.

## Član 10

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučajevima i u trajanju u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Rukovodilac organizacione jedinice može, iz opravdanih razloga, odobriti Zaposlenom odsustvo sa rada najduže do dva sata.

Poslodavac može Zaposlenom, u slučajevima koje cijeni opravdanim, odobrili do dva dana plaćenog odsustva.

Poslodavac može Zaposlenom odobriti korišćenje neplaćenog odsustva u slučajevima i trajanju u skladu sa kolektivnim ugovorom, kao i u izuzetnim slučajevima koje Poslodavac ocijeni opravdanim.

#### Član 11

Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu sa Zakonom.

Ako Zaposleni radi za vrijeme praznika iz stava 1. ovog člana zbog neophodne potrebe procesa rada, ima pravo na uvećanje zarade u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim Ugovorom o radu.

#### Član 12

Zaposleni ima pravo i obavezu da se obrazuje, stručno osposobljava i usavršava u skladu sa zakonom, opštim aktima i planom stručnog usavršavanja Poslodavca.

#### Član 13

Zaposlenom se može uvesti rad duži od punog radnog vremena (prekovremen rad) u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Prekovremen rad uvedi se pisanom odlukom Poslodavca prije početka tog rada, a na predlog rukovodioца организacione jedinice.

Ako zbog prirode posla ili hitnosti obavljanja prekovremenog rada nije moguće Zaposlenom odrediti prekovremen rad pisanom odlukom, prekovremen rad se može odrediti i usmenim putem, s tim što je Poslodavac dužan da pisano odluku o tom će uručiti naknadno, a najkasnije pet dana nakon izvršenog prekovremenog rada.

#### Član 14

Poslodavac se obavezuje da obezbjedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom, a Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.

#### Član 15

Poslodavac je dužan da odmah po stupanju Zaposlenog na rad podnese sve propisane prijave na obvezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.

#### Član 16

Kaže zaposleni svojom krivicom ne ispunjava svoje radne obaveze i dužnosti ili se ne pridržava odluka koje je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Ako Zaposleni na radu, odnosno u vezi sa radom, namjerivo ili iz krajnje napačne pozornosti preuzrokuje štetu Poslodavcu, dužan je da u štetu nadoknadi.

#### Član 17

Zaposleni je dužan da se pridržava radnih obaveza utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorima, statutom, aktom o sistematizaciji KC, i ovim Ugovorom, a naručito:

- da čuva imovinu Poslodavca,
- da ne pridržava radnog vremena,
- da savjesno i marljivo obavlja povjereni posao a u skladu sa pravilima struke,
- da izvršava odluke koje donosi Poslodavac,
- da o svakoj neispravnosti, oštećenjima i opasnosti imovine Poslodavca obavjesti nadležna ovlašćena lica Poslodavca uz lični preduzimanje mjera na oklanjanju posledica,
- da se za vršenje rada ne udaljava sa radnom mjestu bez odobrenja Poslodavca.

- da - danah, a najkasnije u roku 12 časova obavjesti Poslodavca o spriječenosti dolaska i da po dolasku na posao izostanak opravđi,
- da stalno usavršava svoje radne i stručne sposobnosti,
- da se pridržava mjera zaštite na radu,
- da čuva poslovnu tajnu, bitki i unapređuje poslovni ugled Poslodavca,
- da na radnom mjestu ne koristi alkohol ni opojne droge.

#### Član 18

Zaposleni koji se ne pridržava obaveza propisanih zakonom, kolektivnim ugovorima i ovim Ugovorom, neispunjava radne obaveze ili se ne pridržava odluke koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Za povrede radnih obaveza Zaposlenom se može izreći nijem:

- novčana kazna za lakšu povredu radne obaveze u visini do 40% osnovne zarade u trajanju od 1 do 6 mjeseci, prema osnovici za mjesec kada je odluka izrečena.
- presianak radnog odnosa za težu povredu radne obaveze.

U s učajevima kada postoje olakšavajuće okolnosti za teže povrede radnih obaveza može se izreći i novčana kazna.

#### Član 19

Kao lakše povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. n dolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak sa posla prije isteka radnog vremena, kao i samovoljno napuštanje radnog mjesto u toku radnog vremena,
2. i izpravljano propuštanje Zaposlenog da u roku od dva dana od kada je nastupila spriječenost za rad o tome obavijesti Poslodavca,
3. nepropisna primopredaja dužnosti (smjena) između zaposlenih bez težih posljedica, neuredno ili nesavjesno vodenje i čuvanje službenih podataka bez težih posljedica,
4. prouzrokovanje manje materijalne štete,
5. i neuredno i neodgovorno obavljanje poslova bez težih posljedica,
6. i razvijanje nereda i učestvovanje u svadi kod Poslodavca,
7. nedolično ponašanje Zaposlenog,
8. i nošenje radnog odijela ili sredstava lične zaštite na radu, odnosno oznake sa ličnim imenom, kada je to propisano,
9. i posluga i korišćenje sredstava Poslodavca u manjem obimu,
10. nesavjesan odnos prema povjerenim sredstvima, i u slučaju kada nisu nastupile štetne posljedice.

#### Član 20

Kao teže povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. neblagovremeno, nesavjesno i nemarno izvršavanje radnih obaveza,
2. nezakonito raspolaganje sredstvima rada,
3. povreda propisa o zaštiti od elementarnih nepogoda i opasnih materijala i nepreduzimanje mjera , kao i povreda propisa i ne preduzimanje mjera radi zaštite zaposlenih, sredstava rada i životne sredine,
4. i upotreba radnog mjesto , položaja i prekoračenje ovlašćenja,
5. i davanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom, i aktima Poslodavca,
6. i izvršavanje odluka Poslodavca,
7. i dolazak na rad u alkoholisanom stanju i opijanje na radnom mjestu i korišćenje opojnih droga,
8. i dbijanje Zaposlenog , koji je izvršio lakšu povredu radne dužnosti, da se podvrgne testu na alkohol ili opojnu drogu,
9. i samovoljno napuštanje radnog mjesto,
10. radnje ili ponašanje u vezi sa radom kojim se učini krivično djelo.

11. o nečlanje jednog ili više zaposlenih u procesu rada kojim se izrazilo otežava izvršavanje radnih obaveza.
12. nesavjestan odnos prema povjerenim sredstvima u slučaju ako nastupi štetna posljedica.

#### Član 21

Ako Zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom Poslodavac je dužan da mu nadoknadi nastalu štetu u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Opštim aktom Poslodavca.

#### Član 22

Zaposleni je dužan nadoknaditi štetu Poslodavcu, koju je imao isplaćivanjem pričinjene štete trećem licu, a koju je pretrkovalo Zaposleni namjerno ili krajnjom nepažnjom, pri čemu se računa obaveza povećane pažnje - stručne pažnje. Štetu iz stava 1 ovog člana se nadoknujuje iz zarađe Zaposlenog svakomjesečno u visini do 30% sve dok se ne izmiri u potp. mjestu..

#### Član 23

Poslodavac i Zaposleni mogu dostaviti pisane ponude za izmjenu ovog Ugovora, zaključivanjem anksa ugovora, u smislu član 40 i 41 Zakona o radu.

Poslodavac može otkazati ovaj Ugovor, ako se zaposleni ne izjasni o ponudi ili odbije ponudu o zaključenju anksa Ugovora o radu, u smislu člana 40 stav 1 tačka 12. i u roku iz člana 41 stav 2 Zakona o radu.

#### Član 24

Svaka od ugovornih strana može da otkaze ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

#### Član 25

Ova Ugovor sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerkā od kojih jedan primjerak pripada Zaposlenom, a tri Poslodavcu (u dos je Zaposlenog, organizacionoj jedinici i arhivi).

Pripremila: Žeković Milena

Zaposleni

Milena Ivanović

IVANOVIĆ 2. MILENA



Poslodavac

Direktor,

dr. Ljiljana Radulović

Milena  
N.  
10.5.2022.

Klinički Centar Crne Gore  
Klinika za Ginekologiju i Akušerstvo  
Podgorica, 09.08.2022 god.  
Br:03/01-21509

N/R Direktorki KCCG-a  
*dr.sc.Ljiljani Radulović*

Predmet: Molba za produženje Ugovora o radu na određeno vrijeme

Poštovana,

molim Vas da zbog velikog obima posla produžite gore navedeni Ugovor medicinskoj sestri Raković  
*Ljiljani*.

Aktuelni Ugovor o radu na neodređeno vrijeme br:03/01-8464/1 ističe 09.09.2022 god.

gl sestra Gak-a  
SMMSS, specijalista kliničke njegе  
Šofioničac Sanja

direktor Gak-a  
dr.Srđan Medan

*dr. Srđan Medan*

# JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

Broj: 03/01-21309/1

Podgorica, 23.08.2022. godine

Na osnovu čl.37 Zakona o radu ("Sl.list CG" br. 74/19), JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, Ljubljanska bb, PODGORICA koju zastupa direktor dr Ljiljana Radulović i RAKOVIĆ LJILJANA, sa JMBG [REDACTED] zaključuju

## UGOVOR O RADU

### Član 1

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE, PODGORICA (u daljem tekstu Poslodavac) zasniva radni odnos sa RAKOVIĆ LJILJANA, (u daljem tekstu Zaposleni), koji ima IV STEPEN STRUCNE SPREME, i po zanimanju je AKUSERSKA SESTRA, na ODREĐENO VRIJEME

na mjesecu od 10.09.2022 do 10.12.2022

### Član 2

Zaposleni se raspoređuje na poslove radnog mjeseca GINEKOLOSKO AKUSERSKA SESTRA u sklopu organizacione jedinice KLINIKA ZA GINEK. I AKUŠERSTVO / PORODILIŠTE, sa punim radnim vremenom u imjanju od 40 časova u račun nedelji.

Zaposleni je upoznat sa Aktom o sistematizaciji.

### Član 3

Zaposleni je dužan da stupi na rad dana 10.09.2022. godine.

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako Zaposleni ne stupi na rad sa danom utvrđenim u stavu 1. ovog člana, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je spriječen da stupi na rad iz opravdanih razloga u skladu sa kolektivnim ugovorom ili ako se Poslodavac i Zaposleni društvo dogovore.

### Član 4

Prvni rad traje tri mjeseca od dana stupanja na rad zaposlenog do kraja probnog rada, godine.

Prvni rad iz stava 1 ovog člana ocijenjuje se na osnovu mišljenja rukovodioca organizacione jedinice, koji se izjašnjava da li je zaposleni zadovoljio na probnom radu. Mišljenje, iz stava 2 ovog člana, daje se najkasnije pet(5) dana prije isteka prvog rada.

### Član 5

Zaposlenom za obavljanje poslova radnog mjeseta, iz člana 2 ovog Ugovora utvrđuje se zarada:

-tal o što se poslovi radnog mjeseta koje zaposleni obavlja, razvrstavaju - rangiraju u M-I-2 grupu poslova sa koeficijentom 6.95 i dodatkom na koeficijent 0.0 za rukovodenje, uvećano za 7.25 % za započetu 13 godinu rada.

Zarada zaposlenom se uvećava po času za noćni rad, u dane državnih, vjerskih praznika, i prekovremeni rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja pod uslovima i u visini utvrđenoj Kolektivnim ugovorom i aktom Poslodavca.

## **Član 6**

Zaposlenom se isplaćuje jedanput mjesечно, po pravilo do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec a najkasnije do istek narednog mjeseca za prethodni mjesec.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja u vezi sa radom koja se utvrđuju kolektivnim ugovorom i odlukom Poslodavca.

## **Član 7**

Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta ako radi puno radno vrijeme, odnosno 45 minuta ako radi duže od punog radnog vremena a najmanje 10 časova dnevno, a koristi se u skladu sa odlukom Poslodavca.

Odmor, iz stava 1 ovog člana, ne može se koristiti na početku ni na kraju radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbeđuje da se rad ne prekida kad priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i kad se radi sa strankama.

Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada donosi nadležni organ Poslodavca, a u slučaju iz stava 3 ovog člana rukovodilac organizacione jedinice.

## **Član 8**

Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, koji se po pravilu koristi nedeljom. Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora, ako priroda posla i organizacija rada to zahtjeva.

Ako je neophodno da Zaposleni radi na dan svog nedeljnog odmora, Poslodavac je dužan da mu obezbijedi odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno u toku naredne nedelje.

## **Član 9**

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor pod uslovima iz Zakona o radu i u dužini utvrđenoj Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost.

Godišnji odmor se može koristiti u dva dijela. Ako Zaposleni koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio koristi u trajanju od najmanje 10 radnih dana neprekidno u toku tekuće godine, a drugi dio najkasnije do 30 juna naredne godine.

U zavisnosti od potreba procesa rada, Poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju Zaposlenog.

Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora Zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana prije datuma odredenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmjeni vrijeme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtjevaju potrebe procesa rada, a najkasnije 5 radnih dana prije dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

## **Član 10**

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučajevima i u trajanju u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Rukovodilac organizacione jedinice može, iz opravdanih razloga, odobriti Zaposlenom odsustvo sa rada najduže do dva sata.

Poslodavac može Zaposlenom, u slučajevima koje cijeni opravdanim, odobrati do dva dana plaćenog odsustva.

**Poslodavac može Zaposlenom odobriti korišćenje neplaćenog odsustva u slučajevima i trajanju u skladu sa kolektivnim ugovorom, kao i u izuzetnim slučajevima koje Poslodavac ocijeni opravdanim.**

#### **Član 11**

**Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu, sa Zakonom.**

**Ako Zaposleni radi za vrijeme praznika iz stava 1. ovog člana zbog neophodne potrebe procesa rada, ima pravo na uvezanje zarade u skladu sa kolektivnim ugovorom i ovim Ugovorom o radu.**

#### **Član 12**

**Zaposleni ima pravo i obavezu da se obrazuje, stručno osposobljava i usavršava u skladu sa zakonom, opštim aktima i planom stručnog usavršavanja Poslodavca.**

#### **Član 13**

**Zaposlenom se može uvesti rad duži od punog radnog vremena (prekovremen rad) u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.**

**Prekovremen rad uvedi se pisanom odlukom Poslodavca prije početka tog rada, a na predlog rukovodioce organizacione jedinice.**

**Ako zbog pricede posla ili bitnosti obavljanja prekovremenog rada nije moguće Zaposlenom odrediti prekovremen rad pisanom odlukom, prekovremen rad se može odrediti i usmenoim putem, s tim što je Poslodavac dužan da pisanu odluku o tom izvrati naknadno, a najkasnije pet dana nakon izvršenog prekovremenog rada.**

#### **Član 14**

**Poslodavac se obavezuje da obezbjedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom, a Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu.**

#### **Član 15**

**Poslodavac je dužan da odmah po stupanju Zaposlenog na rad podnese sve propisane prijave na obavezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.**

#### **Član 16**

**Kad i zaposleni svojom krivicom ne ispunjava svoje radne obaveze i dužnosti ili se ne pridržava odluka koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.**

**Ako Zaposleni na radu, odnosno u vezi sa radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu Poslodavcu, dužan je da tu štetu nadoknadi.**

#### **Član 17**

**Zaposleni je dužan da se pridržava radnih obaveza utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorima, statutom, aktom o sistematizaciji KC, i ovim Ugovorom, a naročito:**

- da hrva imovinu Poslodavca,
- da se pridržava radnog vremena,
- da savjesno i marljivo obavlja povjereni posao a u skladu sa pravilima struke,
- da izvršava odluke koje donosi Poslodavac,
- da o svakoj neispravnosti, oštećenjima i opasnostima imovine Poslodavca obavjesti nadležna ovlašćena lica Poslodavca u/ili preduzimanje mjera na oklanjanju posledica,
- da u svim vremenu rada ne udaljava sa radnom mjestu bez izdahovanja Poslodavcu.

- da i imah, a najkasnije u roku 12 časova obavjesti Poslodavca o spriječenosti dolaska i da po dolasku na posao izostanak opravi da,
- da stalno usavršava svoje radne i stručne sposobnosti,
- da se pridržava mjera zaštite na radu,
- da čuva poslovnu tajnu, štiti i unapređuje poslovni ugled Poslodavca,
- da i na radnom mjestu ne koristi alkohol ni opojne droge.

### Član 18

Zaposleni koji se ne pridržava obaveza propisanih zakonom, kolektivnim ugovorima i ovim Ugovorom, neispunjava radne obaveze ili se ne pridržava odluke koju je donio Poslodavac, čini povredu radne obaveze.

Za povišene radne obaveze Zaposlenom se može izreći mjera:

- novčana kazna za lakšu povredu radne obaveze u visini do 40% osnovne zarade u trajanju od 1 do 6 mjeseci, prema osnovici za mjesec kada je odluka izrečena.
- prestanak radnog odnosa za težu povredu radne obaveze.

U slučajevima kada postoje otakšavajuće okolnosti za težu povredu radnih obaveza može se izreći i novčana kazna.

### Član 19

Kao lakše povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. ne-dolazak na posao u određeno vrijeme ili odlazak sa posla prije isteka radnog vremena, kao i samovoljno napuštanje radnog mjesto u toku radnog vremena,
2. ne-pravданo propuštanje Zaposlenog da u roku od dva dana od kada je nastupila spriječenost za rad o tome obavijesti Poslodavca,
3. ne-propisna primopredaja dužnosti (smjena) između zaposlenih bez težih posljedica, neuredno ili nesavjesno vodenje i čuvanje službenih podataka bez težih posljedica,
4. prouzrokovavanje manje materijalne štete,
5. ne-uredno i neodgovorno obavljanje poslova bez težih posljedica,
6. izivanje nereda i učestovanje u svadbi kod Poslodavca,
7. ne-dolično ponašanje Zaposlenog,
8. ne-moštenje radnog odijela ili sredstava lične zaštite na radu, odnosno oznake sa ličnim imenom, kada je to propisano,
9. prisluška i korišćenje sredstava Poslodavca u manjem obimu,
10. nesavjesan odnos prema povjerenim sredstvima, i u slučaju kada nisu nastupile štetne posljedice.

### Član 20

Kao teže povrede radne obaveze ovim Ugovorom se utvrđuje:

1. ne-blago vrijemo, nesavjesno i nemamo izvršavanje radnih obaveza,
2. ne-zakonito raspolažanje sredstvima rada,
3. povreda propisa o zaštiti od elementarnih nepogoda i opasnih materijala i nepreduzimanje mjera, kao i povreda propisa i nej-reduzimanje mjera radi zaštite zaposlenih, sredstava rada i životne sredine,
4. zloupotreba radnog mjeseta, položaja i prekorčenje ovlašćenja,
5. ostanjanje poslovne, službene ili druge tajne utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom, i aktima Poslodavca,
6. ne-izvršavanje odluka Poslodavca,
7. dolazak na rad u alkoholisanom stanju i opijanje na radnom mjestu i korišćenje opojnih droga,
8. odbijanje Zaposlenog, koji je izvršio lakšu povredu radne dužnosti, da se podvrgne testu na alkohol ili opojnu drogu,
9. samovoljno napuštanje radnog mjeseta,
10. radnje ili ponašanje u vezi sa radom kujim se učini krivično djelo.

11. omstavljanje jednog ili više zaposlenih u procesu rada kojim se izrazito otežava izvršavanje radnih obaveza.
12. u savjesnosti odnos prema povjerenim sredstvima u slučaju ako nastupi štetna posljedica.

#### Član 21

Ako Zaposleni preispripi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom Poslodavac je dužan da mu nadoknadi nastalu štetu, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Opštim aktom Poslodavca.

#### Član 22

Zaposleni je dužan nadoknaditi štetu Poslodavcu, koju je imao isplaćivanjem pričinjene štete trećem licu, a koju je prouzrokovao Zaposleni namjerno ili krajnjom nepažnjom, pri čemu se računa obaveza povećane pažnje - situčne pažnje. Šteta iz stava 1 ovog člana se nadoknujuje iz zarade Zaposlenog svakomjesečno u visini do 30% sve dok se ne izmiri u poljubosti..

#### Član 23

Poslodavac i Zaposleni mogu dostaviti pisane ponude za izmjenu ovog Ugovora, zaključivanjem aneksa ugovora, u smislu člara 40 i 41 Zakona o radu.

Poslodavac može otkazati ovaj Ugovor, ako se zaposleni ne izjasni o ponudi ili odbije ponudu o zaključenju aneksa Ugovora o radu, u smislu člana 40 stav 1 točka 12. i u roku iz člana 41 stav 2 Zakona o radu.

#### Član 24

Svaka od ugovornih strana može da otkaže ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

#### Član 25

Ovaj Ugovor sačinjen u četiri (4) islovjetna primjerka od kojih jedan primjerak pripada Zaposlenom, a tri Poslodavcu (u dosije Zaposlenog, organizacionoj jedinici i arhivi).

Prihvamila: Žeković Milena

Zaposleni

Raković Ljiljana  
RAKOVIĆ LJILJANA

